

	Type	Hits	Search Text
1	IS&R	85	<pre>(( "4444319" ) or ( "6227384" ) or ( "5857654" ) or ( "5791620" ) or ( "5727766" ) or ( "5699631" ) or ( "5503435" ) or ( "5487617" ) or ( "5464095" ) or ( "5386964" ) or ( "5215198" ) or ( "5203457" ) or ( "5180191" ) or ( "5154299" ) or ( "5152405" ) or ( "5123191" ) or ( "5025979" ) or ( "5022170" ) or ( "4974733" ) or ( "4871066" ) or ( "4796847" ) or ( "4726556" ) or ( "4712679" ) or ( "4706396" ) or ( "4512480" ) or ( "4444314" ) or ( "4378102" ) or ( "4125243" ) or ( "3876077" ) or ( "3515283" ) or ( "2351643" ) or ( "2308654" ) or ( "2087786" ) or ( "1999157" ) or ( "1890143" ) or ( "1734618" ) or ( "1465244" ) or ( "1211065" ) or ( "1119925" ) or ( "1037607" ) or ( "1021598" ) or ( "0898034" ) or ( "0712137" ) or ( "0473540" ) or ( "0399979" ) or ( "0016829" ) or ( "d455785" ) or ( "d443651" ) or ( "d439279" ) or ( "d434804" ) or ( "d432578" ) or ( "d413147" ) or ( "d410910" ) or ( "d410685" ) or ( "d410452" ) or ( "d401627" ) or ( "d399366" ) or ( "d398458" ) or ( "d397630" ) or ( "d389870" ) or ( "d388464" ) or ( "d360777" ) or ( "d358611" ) or ( "d349925" ) or ( "d341377" ) or ( "d341376" ) or ( "d335505" ) or ( "d333227" ) or ( "d328103" ) or ( "d325933" ) or ( "d321293" ) or ( "d320045" ) or ( "d314566" ) or ( "d306529" ) or ( "d375771" ) or ( "d361090" ) or ( "d360907" ) or ( "d258293" ) or ( "d254013" ) or ( "d250960" ) or ( "d243524" ) or ( "d197534" ) or ( "d158444" ) or ( "d119165" ) or ( "d055077" ) ) . PN.</pre>
2	IS&R	770	(d19/92) . CCLS .
3	BRS	14	( "D309918" ) . URPN .

<b>4</b>	BRS	6	("2901120"   "3648849"   "D257752"   "D269017"   "D274067") . PN.
<b>5</b>	BRS	4	("D177186") . URPN.
<b>6</b>	BRS	7	tab and tray and write and 206/5\$.ccls.
<b>7</b>	BRS	448	tab and tray and write

	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
1	USPAT	2006/03/02 10:20		
2	USPAT	2006/03/02 10:20		
3	USPAT	2006/03/02 10:31		
4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	2006/03/02 10:32		
5	USPAT	2006/03/02 10:42		
6	USPAT	2006/03/02 10:43		
7	USPAT	2006/03/02 10:43		

	Errors	Ref #
1		S1
2		S2
3		S3
4		S4
5		S5
6		S6
7		S7

	Type	Hits	Search Text
8	BRS	45	tab and tray and write and folder
9	BRS	189	tray and 206/5\$.ccls. and label
10	BRS	22	tray and ("206"/\$.ccls. or "220"/\$.ccls.) and (folder or papers) and label
11	BRS	201	tray and ("206"/\$.ccls. or "220"/\$.ccls.) and (folder or papers)
12	BRS	15	("1575696"   "1713601"   "2242296"   "2664005"   "2812852"   "2876780"   "3857482"   "4357119"   "D282757") .PN.
13	BRS	15	("4844264") .URPN.

	<b>DBs</b>	<b>Time Stamp</b>	<b>Comments</b>	<b>Error Definition</b>
<b>8</b>	USPAT	2006/03/02 10:44		
<b>9</b>	USPAT	2006/03/02 10:48		
<b>10</b>	USPAT	2006/03/02 10:50		
<b>11</b>	USPAT	2006/03/02 10:50		
<b>12</b>	US-PGPUB; USPAT; USOCR	2006/03/02 10:53		
<b>13</b>	USPAT	2006/03/02 10:54		

	Errors	Ref #
8		S8
9		S9
10		S10
11		S11
12		S12
13		S13

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	227	40/358	USPAT	2006/03/02 13:34
2	BRS	L2	202	40/641	USPAT	2006/03/02 13:38
3	BRS	L3	540	"40"/\$.ccls. and tray	USPAT	2006/03/02 13:38
4	BRS	L4	10	"40"/\$.ccls. and tray and folder\$	USPAT	2006/03/02 13:39
5	BRS	L5	137	"40"/\$.ccls. and tray and stack\$	USPAT	2006/03/02 13:49
6	BRS	L6	119	tab and folder and rack	USPAT	2006/03/02 13:56
7	IS&R	L7	275	(211/11).CCLS.	USPAT	2006/03/02 13:56

	Comments	Error Definition	Errors
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			